

Phella

Ditshaperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

U.S. Shifone (Internal Auditor)
 24/11/11
 Approved!
 M.P. Mofokeng
 24/11/11
 (Ext. Mod)

Memorandamo ona o na le maphe a 7.

PUBLIC EXAMINATIONS
PRIVATE BAG X 110 PRETORIA 0001
2011-12-01
DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION

MATSHWAO: 80

MEMORANDAMO
PUDUNGWANA 2011
PAMPIRI YA 1 (P1)
SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

KEREITE YA 12

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

basic education





Phetla

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

- E le nngwe feela.**
- 1.13 (2) Ke halefe ✓ hobane o sotla monna ya lokileng. ✓
 Ke qenehele Moeti/Ke utlwele Moeti bohloko.
 (Mhopolo wa sehlooho e be wa ho sotla monna ya lokileng)
- 1.12 (2) E re ruta hore ke motho ya nang le mamello/ya bonolo/pelontle ya sa busetseng bobae ka bobae/ya lokileng. ✓
- E le nngwe feela**
- "Ngwana a se ke a etsetswa moello wa ha habo."
 Nthabiseng o ne a hatikela ditokelo tsa botho tsa Moeti, ha a ne a mo hanela ho etsetsa ngwana moello wa ha habo.
- 1.11 (1) "Moeti o ne sa dumellwe ho rekela ngwana pele a fuwa tumello ke Nthabiseng." ✓
 Ke tokelo ya Moeti ho rekela ngwana wa hae ka bolokotlhi, a sa botse/kope motho. Ha a hanelwa ho etsa jwalo, tokelo tsa hae di a hatikelwa. ✓
- 1.10 (1) Ya hore ba ne ba tsebana ka botlalo. ✓
 (Mhopolo wa sehlooho e be hore ba ne ba tsebana)
- E le nngwe feela.**
- 1.9 (1) - O ne a se a itlamma ka lenyalo mme a kentse mohatsae reng ya lenyalo/palamonwana/setefiketi sa lenyalo. ✓
 - Lengolo la lenyalo.
- 1.8 (1) C/ho dumellana le hona ✓
- 1.7 (1) D/ithorisa ✓
- 1.6 (2) Nthabiseng o ile a tella Moeti ho feta. / O ne a sa mo hlomphe/ O ne a se a mo roma jwalo ka moshanyana. ✓
- E le nngwe feela**
- Moeti ha a ka a kgona ho phethela ngwana moello wa habo hobane Nthabiseng o ne a sa batle.
- 1.5 (2) Ha Moeti a lokela ho rekela ngwana, o ne a lokela ho fumana tumello ho mosadi. ✓
- O ne a se a mmusa hamphe / a mmusa jwalo ka ngwanana mo tella. ✓
 - O ne a sa thabele letho leo monna a le etsang.
- 1.4 (1) O ne a se a le manganga/nkane (a fetang a pokola.) ✓
- 1.3 (1) Kamora kgwedi tse hlano ba nyalane/kamora hoba ba nyalane/kamora kgwedi tse hlano. ✓
- 1.2 (1) Ngwana a le mong/1. ✓
- 1.1 (1) La bosuwe./la botlithere ✓

POTSO YA 1

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO

M.P.


 Phella

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello.

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 30

- 1.14 Avacado. ✓ (1)
- 1.15 Ho nolofatsa moriri ✓
Ho otlolla moriri ✓
Ho fepa moriri
Tse pedi feela.
- 1.16 Ho hohela bareki/ho totobatsa (gatschisa) lebitso la sehlahiswa. ✓✓ (2)
- 1.17 Alvanana le bomme ✓
- Ho na le setshwantsho sa ngwanana kapa sa mme bololwaneng. ✓✓ (3)
- 1.18 Ho ntse ho na le dihlahiswa tse ding tse otllang moriri hore o babatsehe.
Ha se Black Chick feela e otllang moriri hore o babatsehe. ✓✓ (2)

TEMA YA 2

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello.

10 MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:

SESOTHO	Polelo	tsamaya	3
Ke	a		
			Palo ya matswe

Mohlahlobuwa a se ngole dikgutsutatsotso tsa matswe ntle le haeba dikgutsutatsotso tseo di ne di hahisitswe temeng. Maemong a jwalo, kgutsutatsotso e balwe jwalo ka lentšwe le feletseng. Mohlala wa palo ya matswe:

ELA HLOKO:

Din	7
TP	3
Matshwao kaofela	10

Batshwayi ba sebedise sekala sena ha ba aba matshwao:

- Bakeng sa dintlha tse supileng, matshwao a 7.
- Bakeng sa tshbediso ya puo, matshwao a 3
- Matshwao kaofela: 10

Kabo ya matshwao:

Bahlahllobuwa ba tlameha ho bontsha palo ya matswe ka nepo. Mohlahlobuwa o loka ho ngola kgutsutatsotso ya hae ka sebopelo seo a laetsweng ho e ngola ka sona. Kgutsutatsotso e hahisitsweng ka sebopelo se seng e tshwaue.

(Palo ya matswe = 70)

<p>Mehopolo e lebelletswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipehe boemong ba motho ya hlokanng. ✓ • Mo phethele se ileng sa etsahala bophelong ba hao le kamoo o filletseng tharollo kateng. ✓ • Mo ahe, mo thoholetse hore a amohele keletso. ✓ • Se mo halefele ebang a ngang. ✓ • Utwisisa seo o se hlokanng pele o amohele keletso. ✓ • Se lebele hore motho a rarolle mathata a hao. ✓ • Ho bohlokwa ho amohele keletso e tla o ntsha bothateng. ✓
--

POTSO YA 2

KAROLO YA B: KGUTSUFATSO

Phetha
M.P.P.

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello.

- **Word Count:**
 - Markers are required to verify the number of words used.
 - Do not deduct any marks if the candidate fails to indicate the number of words used or if the number of words used is indicated incorrectly.
 - If the word limit is exceeded, read up to a maximum of 5 words above the stipulated upper limit and ignore the rest of the summary.
 - Summaries that are short but contain all the required main points **should not be penalised.**
- **Format:** Even if the summary is presented in the incorrect format, it must be assessed.

NOTE: Whether point form or sentence, make sure it is coherent.

- **Distribution of language marks:**
 - 1–3 points correct: award 1 mark
 - 4–5 points correct: award 2 marks
 - 6–7 points correct: award 3 marks
- **Mark allocation:**
 - 7 marks for 7 points (1 mark per main point)
 - 3 marks for language
 - Total marks: 10

The summary should be marked as follows:

Marking the summary:

M.P.
Phetha

Dituperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello.

- (1) 5.1.2 diphata ✓
 - (1) 5.1.1 ditoropo ✓
- POTSO YA 5**

- [10] (2) 4.5 Halala, ona motsotso jwale ke wa ronal ✓✓
 (Tshebediso ya letshwao la makalo le se natswe.)
- (2) 4.4 Dibapadi di mameitse mokwetlisi ya halelileng. ✓✓
- (2) 4.3 Khathunung ya A dibapadi ha di a thaba/di hloname/tshohile mme ho ya B
 batshehetsi ba thabile. ✓✓
- (2) 4.2 Mokwetlisi a ba botsa hore ba tla hloa jwang ha ba sa bapale jwalo ka
 Maatrika. ✓✓
 Mokwetlisi a re botsa hore re tla hloa jwang ha re sa bapale jwalo ka
 Maatrika. ✓✓
- (1) 4.1 - Ho na le motho ya dikgopo (ya sa aparang hempa kapa sekipa) / ya
 diborele. ✓
- (1) - Ke setshwantsho sa B. ✓

POTSO YA 4

- [10] (2) 3.6 Ngwetsi e fieia lebala ka matjke. ✓✓
 Ke ile ka lebala ho phethisa taelo ya nate.
 E le nngwe feela.
- (2) 3.5 Le na le kgatello/toboketso/matlatso. ✓✓
- (2) 3.4 Ke tia iphumanela tihahisoleseding ya sehahiswa sena.
 Ntate o o ile a re tumanela ditseke tsa ho ya bohela papadi ya dipapadi.
Shebisa sebopelo se nepahetseng sa leetsetsi.
- (2) 3.3 Letlalo la motho ha le thakgiswe fatshe. ✓✓
 E le nngwe feela.
- (1) 3.2 Ka matsatsi a 30 feela. ✓
 E thabisia letlalo
 E thibela ho ntshofala ha letlalo
 Letlalo le letlellele le loketseng ditshwantsho ka matsatsi a 30 feela
- (1) 3.1 Ke SPF 15 ✓

POTSO YA 3

KAROLO YA C: THUTAPUO LE TSheBEDISO YA PUO

Ditfupenweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumeliso

- 40 MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80
- [20]
- 5.2
- 5.1.3 setjhaba ✓ (1)
- 5.1.4 Morena o ne hapile tse ding tsa lona. ✓✓ (2)
- 5.1.5 Batho ba iphelela ka kgotso ba hlompha melao le meitlo. ✓✓ (2)
- 5.1.6 Metsana yane/ela/ele e ne e buswa ke matona. ✓ (1)
- 5.1.7 Mosadi wa batho o **Imelwa** ke thoto e hloohong ya hae. ✓✓ (2)
- 5.1.8 Mauo **ohle** e ne e le a morena. ✓✓ (2)
- 5.1.9 Baeti ba fihlile kapele re sa ba lebella. ✓✓ (2)
- 5.2.1 Di mo tsamaela hampe hobane: ✓
- Dipampiri di tswa ka lehafing la hae mme di wela fatshe.
 - Ho itshwara hioho ha hae, ho bontsha eka dintso ha di mo tsamaele hantle. ✓
 - Bathuti ba iqoqela ka phaposing a le teng ba se na taba le yena **Lebaka le le leng feela**
- (2)
- 5.2.2 Tithere ha a kgone ho ruta, hoba o shebahala a ferekane/ha a tsebe taba tsa hae mme bana ba iketsetsa boihathelo/o tselehile ha a tsebe ho ruta. ✓✓ (2)
- 5.2.3 **Letsoho** la mopresidente, Mong. Kgalema Motlanthe, o tia ya India ho emela naha ya rona dipuisanong tse mabapi le theko e hodimo ya oli e tala. ✓✓ (2)